

KE HOBANE'NG HA RAMADAN E LE BOHLOKOA

Ramadan ke nako e hlohonolofalitsoeng, eo lepetjo la eona e leng, "Mang kapa mang ea bonang khoeli e ncha, a ke a itime lijo (khoeli eo)." Lilemo tsa eona ke palo e lekantsoeng ea matsatsi. Sepheo sa eona ke hore u be ea lokileng. Mohoo oa eona ke o reng, "Uena ea batlang se molemo, tsoela pele! Uena ea batlang bobbe, tlohela!"

Har'a melemo le mohau oa Allah Ea Matla 'Ohle ke hore O entse linako tse kholo le matsatsi a mahlohonolo e le hore li ka sebelisoa ka botlalo ke barapeli ba 'nete. O ile a boela a ba fa monyetla oa hore bahlolisani ba botle ba hlōlisane. Har'a linako tse joalo ho na le e 'ngoe eo ka eona Moprofeta a boletseng hore masiu le matsatsi a eona a hlohonolofalitsoe, 'me a tletse ka ho loka: ke khoeli ea Ramadan, khoeli e hlomphehang ka ho fetisisa mahlong a Allah ea Matla 'Ohle, e tletseng ho loka, matlotlo a maholo le matlotlo a maholo. makhabane a molemo ka ho fetisisa.

Ibn Rajab o itse

"E 'ngoe le e 'ngoe ea linako tsena tse khethehileng tse hlohonolofalitsoeng e kenyelletsa liketso tse ling tsa ho khumamela Allah Ea Matla 'Ohle tse atametsang lekhoba ho Eena. Allah Ea Matla 'Ohle o fana ka litlhohonolofatso tsa Hae le mehauhelo ho bao A ba batlang le hore, ha e le hantle, ho tsoa mohaung oa Hae le ho fana ka seatla se bulehileng ho eena. .Motho ea lehlohonolo ke ea sebelisang hantle ka ho fetisisa

likhoeling tsena, matsatsi, le lihora tsena tse khethehileng, ‘me a ikatametsa ho Mong’a hae ka ho phethahatsa liketso tse joalo tsa khumamelo. Ho ka etsahala hore ebe o tla angoa ke litlhohonolofatso tsa Allah Ea Matla ’Ohle. hore o tla pholosa mollong oa Lihele le malakabeng a eona a tlabolang”.

]Lataa'if Al-Ma'aarif[

Ramadan ke monyetla oa hau oa ho nka karolo nakong ea botle, ho kenella 'marakeng o nang le chelete e ngata' me u be lehlohonolo ho etsa khoebo le Morena oa lefats'e le maholimo.

Mantsoe ana ke ho u tataisetsa ho le leng la masimo a maholo a molemo le litsela tse katiloeng tse eang Paradeiseng. Ba u khothalletsa ho etsa liketso tsa borapeli tse tla putsoa habeli le tse tla ba le makhabane a maholo ka khoeli e u etelang hang ka selemo. Na u se u itokiselitse ho phethela tumellano ee le ho nka karolo meputsong e meholo pele khoeli e fela 'me e u laela hore u tsamaee leeto le lelelele?

U se ke ua lebala hore u khoeling ea ho fana le ho fana.

Moprofeta oa hau e ne e le motho ea fanang ka seatla se bulehileng, 'me o ne a tla ba joalo le ho feta khoeling ea Ramadan ha Jibreel (Gabriel) a kopana le eena ho ithuta Quran

le eena. Moromuoa oa Allah o ne a tla fana ka seatla se bulehileng ho feta moea o fokang ka ho etsa se molemo joalokaha Ibn 'Abbaas a boletse. [Al-Bukhari le Muslim]

Na mohlala oa hau oa ho qetela o motle le o khabane ka ho fetisisa ha o u khothalletse ka tsela eo a ileng a eketsa molemo oa hae ka eona le matsoho a hae a bulehileng ho ba ntlo ea hae le ba tšoanelehang ka khoeli ea Ramadan ho feta ba bang, ho etsa liketso tse ntle, ho thusa bahloki, mafutsana le ba fokolang? ho latela mohlala oa hae le ho o etsisa? Allah Ea Matla Ohle O re: “Ka 'nete le na le mohlala o motle ho Moromuoa oa Allah bakeng sa bohle bao tšepo ea bona e leng ho Allah le ho Letsatsi la ho Qetela” (Qur'an 33:21.)

Na see ha se u khothalletse ho fepa ba lapileng, ho fa ba hlokang kapa ho thabisa mafutsana?

Na see ha se tsose kutloelo-bohloko ea hao hore e tlise pososelo sefahlehong sa motho ea hlokang kapa ho khotsofatsa tlala ea motho ea lapileng?

Ntho feela e hlokahalang ke ho noa metsi, ho noa lebese, le lero le tletseng letsoho, le tekanyo ea lijo, kapa seaparo sa ho apesa motho ea hlobotseng. Kholiseha, u tiise, 'me u thabe.

Ka ho sebelisa, u itlhahisa ho thapeli ea Mangeloi, "O Allah, fana ka matšelisano ho ea sebelisang (kabelong). [Al-Bukhari le Mamosleme], le arabela taelo ea Allah Ea Matla ohle: “Sebetsa,

Uena mora oa Adama, ‘me ke tla qeta ho uena. [Al-Bukhari le Muslim], ‘me u itokisetse ho kena hekeng ea liketso tse ratoang ka ho fetisisa ho Allah Ea Matla 'Ohle joalo ka ha Moprofeta a itse: “Ea ratoang ka ho fetisisa har’a batho ho Allah ke ea tlisang molemo o moholo ho batho, le mesebetsi e ratoang haholo ho Allah ke ho thabisa Moislamo, kapa ho mo imolla mathateng, kapa ho lefa sekoloto sa hae, kapa ho mo thibela tlala.” [At-Tabaraani] [Al-Albaaniy: Hasan[

Sebelisa nako ea selemo hamolemo

Haeba khoebo le khoebo li na le linako tsa ho etsa phaello e ntle, joale kutlo le eona e na le linako tsa eona tsa tlholisano. Haeba hangata batho ba leka ka matla ho eketsa mesebetsi ea bona habeli ka linako tsa khoebo e le hore phaello ea bona e tle e eketsehe, joale ho loketse haholo ho uena ho sebelisa linako tse joalo tsa borapeli ho phahamisetsa boemo ba hao mahlong a Mong`a hao ka ho sa feleng. . Imam Ash-Shaafi'i o itse, “Ho molemo hore banna ba be le seatla se bulehileng ka mokhoa o fetisisang khoeling e hlohonolofalitseng ea Ramadan, ba latela mohlala oa Leng`osa la Allah le hobane batho ba hloka lithuso tse joalo kaha bongata ba bona ba phathahane haholo ka tsona. ho itima lijo le ho rapela hore ba iphelise khoeling eo”.

Ka lebaka leo, u tla natefelo a ke limpho le mehauhelo ea Allah Ea Matla 'Ohle khoeling ena, sebelisa nako e ntle ka ho fetisisa ea nako ena ea selemo le meputso ea hau habeli ho eona pele e fela.

Ikitlaelletse ho etsa lintho tse ngata tse molemo tse kang ho fa motho ea itima lijo lijo hore a itime lijo, ho fepa motho ea lapileng, ho khotsofatsa litlhoko tsa mafutsana, ho tšelisa ba hlokang, ho thusa ba hlokang le ho thusa ba hlokang.

Motho ea lehlohonolo ke eenaya sebedisang hantle dikgwedi, matsatsi, le dihora tsena tse ikgethang, mme a ikatametsa ho Mong wa Hae ka ho phethahatsa diketso tse jwalo tsa borapedi. O na le monyetla oa ho fumana litlhohonolofatso tsa Allah Ea Matla 'Ohle e le hore a tle a pholosoe mollong oa lihele le malakabe a eona a tlabolang.

RAMADAN EA HAO EA PELE: U KA E FUMANA JOANG?

Ramadan ea hau ea pele: u ka e fumana joang hantle?

Kaha ho setse nako e fetang beke pele ho letsatsi la pele la Ramadan, sechaba sohle sa Maislamo lefatšeng ka bophara se itokisetsa khoeli e ntle ka ho fetisisa ea selemo.

Ramadan ea pele e le Momosleme

Itokiselitse Ramadan ea Hao ea Pele Lintho tse 9 tseo u ka tsepamisang maikutlo ho tsona

Le hoja khoeli ea Ramadan e se qalo kapa qetello ea almanaka ea khoeli e holimo ea Boislamo, ho ba bangata ba rōna ke nako e molemohali ea ho ba le motsotso oa selemo oa ho thuisa: Ke hokae kajeno ha ke bapisoa le qetello ea Ramadan e fetileng?

Tšehetsa AboutIslam.net

Re hetla morao liphethong bophelong ba rōna; re fetotse mesebetsi, re nyalane, ra ba le thabo ea tsoalo ea lesea le sa tsoa tsoaloa kapa re siama ka lebaka la ho lahlehela ke baratuoa ba rōna.

Ho ba bangata ba rona, re hetla morao nts'etsopele ea rona mabapi le ho sebelisa Islam; na re ne re bala Quran khafetsa, na re ile ra tšoara ka hlooho ho feta, na re ile ra matlafatsa lithapelo tsa rona kapa ra qeta nako e ngata masjid?

Empa ba bang ba rona ha re bapise Ramadan ea selemo sena le ea selemo se fetileng. Ba hetla morao letsatsing leo ka lona ba ileng ba amohela Boislamo ka ho phatlalatsa bopaki ba tumelo ba Boislamo. Ba lebelletse Ramadan ea bona ea pele e le Mamosleme!

Ke mosebetsi oa rona re le sechaba se tšepahalang e seng feela ho amohela Mamosleme a macha empa hape le ho ba tšehetsa ho etsa liketso tsa bona tsa khumameloa, ho kenyeletsoa ho itima lijo khoeling ea Ramadan.

Leha ho le joalo, hase kamehla re phelelang boikarabelo ba rōna ka tsela e nepahetseng, ebang ke hobane re bo hlokomoloha ka ho feletseng kapa hobane re sa etse se nepahetseng le hoja re e-na le sepheo se setle.

U se ke Ua Hatella ho Feta Hore 'Re Itima Lijo Joang' !!

Le ka mohla u se ke ua Tela - Matla a Tšepo ho Quran

E 'ngoe ea liphoso tse bonolo le tse tloaelehileng tse entsoeng ha u lokisetsa Ramadan ea pele, bakeng sa Moislamo e mocha, ke ho qeta nako e ngata ho latela liqeto tse qaqileng tsa ho itima lijo.

U se ke ua tšoha; Ha ke bolele hore ho utloisisa liqeto tsa ho sebelisa Ramadan ha ho bohlokoa! Ke bona, ntle le pelaelo.

Empa ka libuka tse ling, lipampitšana, livideo tsa litaelo le liwebsaete tsa Mamosleme tse kang AboutIslam.net tse fumanehang, Momosleme ofe kapa ofe e mocha a ka khona ho fumana bonyane 95% ea mokhoa oo o nepahetseng oa ho itima lijo.

Haeba ho na le lipotso tse setseng, li ka arajoa habonolo ka ho buisana le liwebsaete tse joalo tsa Boislamo kapa litsebi tse fumanehang habonolo.

Phetoho ea ka hare: Sepheo sa Ramadan

Ha e le hantle, nako le nako ha ke bona kapa ke utloa Momosleme a re re itima lijo ka khoeli ea Ramadan hobane sena se etsa hore re utloele ba nang le mahlohonolo a fokolang bophelong ba bona bohloko, pelo ea ka e robaha hanyenyane.

Ha ke utloa Momosleme e mocha a fana ka tlhaloso ena, e robaha hanyane. Ho hlakile hore ha ho letho le phoso ka ho qenehela ba phelang ka thata, empa sena hase sepheo se seholo sa Ramadan.

Lebaka leo ka lona Allah a etsang hore re potlake khoeling eohle ha se feela ho re susumelletsa ho ntlafatsa bophelo ba ba bang, empa ho re thusa ho ntlafatsa rona.

Ke ts'ebetso e kahare ea tlhoekiso, ho tsepamisa maikutlo le kholo e sebetsanang le ho kopanya ho itima lijo 'meleng le liketso tsa moea tsa khumamelo, joalo ka Thapelo ea Tarawih, thapeli, ho pheta Quran le ho lula masjid matsatsi a seng makae matsatsing a ho qetela. borarong ba khoeli.

Mokhoa o ka hare oa tlhoekiso ea moea ke sepheo sa bohlokoa sa ho itima lijo.

Allah, khanya e be ho eena, o hlalosa Quran hore sepheo sa ho itima lijo ka Ramadan ke ho lebisa tlhokomelong ea Allah le ho eketsa teboho ho eena. E-ba le lipuisano tse bulehileng mabapi le boitlhahlobo ba botho le litšitiso tsa botho le mokhoa oa ho rarolla mathata ana.

Le ka mohla u se ke ua lebala hore `Umar ibn Al-Khattab ha a ka a fetoha hang-hang, ho tloha ho motho ea hatellang ea

tšabehang ho ea ho e mong oa baetapele ba baholo ba sechaba sa Maislamo. O ne a se a fetohile hobane o ile a qala ho latela ka tieo melao ea Boislamo.

E ne e le thapeli ea Moprofeta a kopa Molimo ho nolofatsa pelo ea hae e entseng hore e be motho ea molemo ka ho fetisisa eo e ka bang eena. Ke phetoho ea ka hare, eseng lethathamo la tlhahlobo. Likahlolo ke lipehelo tsa ho itima lijo, eseng sepheo.

Kamoo Boislamo bo Fokotseng Tšabo ea Ka

E 'ngoe ea lintho tse molemohali tsa boithabiso bakeng sa Momoseleme e mocha ka Ramadan ke ho memela kapa ho memeloa lijong tsa iftar le motsoalle e mong oa Momoseleme. Ke lumela hore ho memela basokolohi ba bacha ba Mamosleme lijong tsa iftar ho molemo 'me matsapa ana a lokela ho tsoela pele le ho hola.

Ke lakaletsa e mong le e mong ea ikemiselitseng ho itima lijo tsa Ramadan selemong sena khoeli e hlohonolofalitsoeng.

A khumamelo ea hau e be ea 'nete, e amoheloe, 'me e putsoe.

**BOSIU BA PELE BA RAMADAN KE TLA - MEHATO E 8
HO ITOKELA RAMADHANE.**

Bosiung ba Pele ba Ramadan

- Ke tla nahanisisa ka hadith eo Moprofeta a buileng ka eona bosiu bona. O ile a re:

Ha bosiu ba pele ba Ramadan bo fihla, liheke tsa maholimo li butsoe 'me ha ho heke e koetsoeng,' me liheke tsa lihele li koetsoe ha ho heke e le 'ngoe e butsoeng. Batemona ba tlamilwe. Moipiletso o tla bitsa, 'Lōna ba batlang ho etsa se molemo, tsoang; Oho lona ba batlang ho etsa bobbe khaotsang.' Mme Allah o lokolla batho lihelong bosiu bo bong le bo bong. (Al-Bukhari)

- Ke tla etsa kopo eo Moprofeta a neng a e etsa:

O Allah, qala khoeli ena ka botle le Iman, polokeho le Islam. (At-Tirmidhi)

Lebitso le Leholo la Modimo leo ka lona A arabang Dua

- Ke tla romela mangolo-tsoibila ho metsoalle eohle ea ka ke ba lebohela ka khoeli e hlohonolofalitsoeng. Ke tla ba kopa hore ba nkhopole ka du'a ea bona ha ba ntse ba rapela Molimo linakong tsena tse ntle.

Ke tla romella liteboho ho Facebook ea ka, blog ea ka le setšoantšo sa ka sa puo ea google. Ke tla fetola boemo ba ka ho, "ho hlohonolofatsoa ka khoeli e hlohonolofalitsoeng, ka

tlhokahalo e matla ea mohau oa Molimo." Sena se tla thusa ho hopotsa bohle ka nako eo.

Tšehetsa AboutIslam.net

- Ke tla sebelisa nako eo ho baka ho Molimo ke lebeletse hore tšoarelo ea hae e kholo e nkarehele linakong tsena tse babatsehang. Ke tla etsa qeto e matla ea ho tlohela libe tsohle tsa ka le ho tsoa Ramadan monna ea fapaneng.

Bosiung ba Pele ba Ramadan ke tla ... - Mabapi le Islam

- Nke ke ka lebala ho rapela Taraweeh bosiu ba pele ho letsatsi la pele la ho itima lijo 'me batho ba bangata ba batla ba lebala.

- Nke ke ka kena likhang tse telele mabapi le mokhoa oa ho etsa qeto ea ho qala ha Ramadan 'me ke tla latela sechaba sa heso haeba se amohela maikutlo afe kapa afe a molao a litsebi qetong ea bona.

- Ke tla hlaloseisa ka bokhutšoane ba senyang nako ea bona khang ena hore ho molemo ho sebelisa nako ea rona ho sebeletsa Molimo ho e-na le ho phehisana khang ka ntho eo Molimo a ke keng a re nka re ikarabella ka eona. 'Me ke tla leka ho matlafatsa bonngoe sechabeng sa heso le lipakeng tsa sechaba sa lehae ka hohle kamoo nka khonang.

- Ke tla etsa lethathamo la metsoalle ea ka le basebetsi-'moho bao e ka 'nang eaba ha ba tsebe hakaalo ka mahlohonolo a Ramadan 'me ke leke ho etsa moralo oa ho ba atametsa ho Molimo monyetla ona o hlohonolofalitsoeng.

Letsatsi le Leng le le Leng

Pele ho Fajr (Mafube) Thapelo

- Ke tla qala letsatsi la ka nakoana pele ho hoseng. Nako ea pele ho fajr e bohlokoa haholo. Moprofeta o itse Molimo o theohela leholimong le tlaase-tlaase karolong ea ho qetela ea boraro ea bosiu a bitsa pōpo ea hae:

Na ho na le motho ea batlang ho kopa ho hong hore ke mo fe?
Na ho na le motho ea batlang tšoarello hore ke mo tšoarele? Na
ho na le motho ea batlang ho baka hore ke amohele pako ea
hae? (Al-Bukhari)

Allah o rorisitse balumeli ba boleng bo holimo ka tloaelo ea "ho kopa tšoarello nakong ena."

– Ke tla etsa bonnete ba hore ke na le suhur– lijo pele ho fajr.
Moprofeta o itse:

E-ba le suhur hobane ho na le tlhohonolofatso ho suhur. (Al-Bukhari)

- Ke tla nka metsotso e 10-15 pele ho thapelo ea fajr ke lutse ke le mong ke kopa Molimo tšoarello le ho bitsa ho eena ho arabela pitso ea hae. Moprofeta o itse ha a botsoa hore na ke karolo efe ea bosiu e molemo ho amohela du'a:

Karolo ya ho qetela ya bosiu.

Ke tla boela ke etse thapelo e khutšoanyane ea bosiu moo ke tla khumama le ho atamela haufi le Allah joalokaha Moprofeta Muhammad a itse:

Mohlanka oa Allah ea haufi ka ho fetisisa ke ha a le boemong ba ho khumamela.

Ke tla tlotlisa Allah ka sujud ea ka (ho khumamela) le ho bitsa ho Eena. 'Me ke tla batla tataiso ea Hae, thuso, le tšehetso nakong ena e ntle.

Nako ea Fajr

Lipale tse 4 tsa Mamosleme a Macha a Matlafatsa Tumelo le Semoea

- Ke tla leka ka hohle ho etsa thapelo ea Subh (Lena ke lebitso le sebelisoang bakeng sa thapelo ea hoseng. Thapelo ea Fajr e atisa ho sebelisoa ho bolela rak'a tse peli tsa boikhethelo pele ho thapelo ea Subh) mosque.

Ke tla ea mosque o haufi le ntlo ea ka le haeba o hole hanyane.
'Me ke tla nka mehato ea ka e le boemo bo phahameng likhatong
tša ka le pheko ea libe tša ka joalokaha Moprofeta a tšepisitse.

Ke tla utloa thabo le teboho ea ho rapela phuthehong nakong ea
hoseng, ketso e nketsang hore ke hloeke boikaketsing joalo ka
ha moprofeta a boletse.

- Ke tla hopola ho etsa thapelo ea boikhethelo ea fajr e leng 2
rak'as bakeng sa Moprofeta o itse:

Lirak'a tse peli tša fajr li molemo ho feta bophelo bona le se ho
bona. (Mamosleme)

– Ha nka fihla masjid pele ho nako ya Iqamah, ke tla dula ke
etsa du'a. Moprofeta o itse:

Du'a pakeng tša Adhan le Iqamah ha e haneloe. (Abu Dawud)

- Ke tla etsa bonnete ba hore ke hopola Molimo ka mor'a
Thapelo ea Moprofeta o itse:

Mang kapa mang ea reng Subhana Allah makhetlo a 33,
Alhamdu Lillah makhetlo a 33, Allahu Akbar makhetlo a 33,
ebe o qeta a 100 ka ho re "La Ilaha Illah Allah, Wahdahu La

sharika lah lahu al-Mulk walau Al-Hamd wa howa 'ala koli shai' qadir ,” libe tsa hae li tla hlakoloa esita le haeba li ka tšoana le leholiotsoana la leoatle.

- Ke tla hopola ho re "Ayat al-Kursi (temana ea 2: 255)" bakeng sa Moprofeta o itse haeba u e bua ka mor'a thapelo ha ho letho pakeng tsa hau le Paradeise ntle le lefu.

– Ke tla leka, haholoholo mafelong a bekelula ka mor'a fajr mosque u hopola Molimo, u pheta Quran ho fihlela metsotso e 15 ka mor'a ho chaba ha letsatsi. Mme ke tla etsa raka'as 2,4,6, kapa 8 . Ke tla utloa moputso oa Hajj le Umrah e felletseng joalo ka ha Moprofeta a tšepisitse.

Ka mor'a Fajr

Kamoo ke Ileng ka Tseba le ho Rata Molimo oa Sebele

– Ke tla leka ho robala hanyane pele ke ya mosebetsing.

- Ke tla ea mosebetsing 'me ke tla etsa sohle se matleng a ka ho ipabola mosebetsing oa ka. 'Me ke tla leka ho tlosa maikutlo a fosahetseng a hore Ramadan ke khoeli ea botsoa. Hape ke tla nka mosebetsi oa ka e le ketso ea borapeli, ka nako e le 'ngoe ke rapela Molimo ka ho itima lijo le ho sebetsa.

- Ke tla fumana metsotso e seng mekae ka ofising moo ke tla phutholoha le ho leka ho koala mahlo a ka ka mokhoa oa ho robala ka halofo hobane seo se mpha matla joalokaha eka ke hlile ke robetse nako e itseng. 'Me ke tla e hloka hore ke qalelle letsatsi la ka hape le ho phomola ho itokisetsa bosiu bo bolelele.

- Ke tla leka ka hohle ho etsa lithapelo tsa Dhuhur le Asr ka nako 'me ke tla li etsa ka phuthehong mafelong a beke.

Nako ea Iftar

- Ke tla etsa Iftar ea ka boholo ba nako ke le mosque joalo ka ha sechaba sa heso se lula se etsa. Ha e le nako ea rona ea ho lokisa Iftar, ke tla nka sepheo sa ho fana ka Iftar ho bohle ba itimang lijo hobane ho na le moputso o moholo ho eona. Moprofeta o itse:

Mang kapa mang ea fanang ka Iftar ho motho ea itimang lijo, o tla fumana moputso o tšoanang. (At-Tirmidhi)

- Ke tla leka ho tsamaea metsotso e seng mekae pele ho Maghrib e le hore nka qeta nako e itseng mosque ke hopola Molimo le ho etsa du'a.

– Ke tla roba maikutlo a ka a ho itima dijo thabo eo Moporofeta a buileng ka yona. Thabo ea motho ea ileng a lumelloa ho qeta letsatsi la hae la ho itima lijo 'me a fuoa monyetla oa ho ja. 'Me ke tla hopola karolo e' ngoe ea thabo eo Moprofeta a buileng ka

eona ha ke kopana le Molimo ka letsatsi lena la ho itima lijo.
Tsena ke likarolo tse peli tsa thabo tseo Moprofeta a li boletseng
ho hadith ea hae:

Ea itimang lijo o na le thabo e 'meli: e 'ngoe ha a qeta ho itima
lijo le e 'ngoe ha a kopana le Mong'a hae. (Al-Bukhari)

- Ke tla hopola ho etsa dua motsotso ona oa ho senya ho itima
lijo bakeng sa sena ke nako eo du'a e amoheloang ka eona
joalokaha Moprofeta a boletse. 'Me ke tla hopola lelapa la ka,
batsoali ba ka, banab'eso le likhahitsetsi tsa ka, le Mamosleme
kaofela nakong ea thapelo ea ka.

- Nke ke ka ja haholo ho itokisetse thapelo ea taraweeh mme ke
tla etsa bonnete ba hore ke ja lijo tse phetseng hantle.

"O Allah, etsa hore re fihle Ramadan!"

Ramadan e etsa hore ke ikutloe ke le molato ebile ke le molato

QI ke na le bothata ka Ramadan. Ha ke khone ho re ha ke rate
Ramadan, empa ha ke e arabe joalokaha batho ba bangata ba e
etsa.

Hangata batho ba thabile haholo ka ho tla ha Ramadan mme ba
na le mehopolo e monate mabapi le khoeli ena e halalelang. Ke
rata Ramadan feela hobane Allah (swt) le Moprofeta

Mohammad (saw) ba e behile boemong bo khethehileng haholo. Leha ho le joalo, ke na le bothata ba botho ka eona: Neng le neng ha ke utloa lebitso la eona, ke ikutloa ke le tlas'a khatello. Lebitso Ramadan le etsa hore ke ikutloe ke le molato ebile ke le molato. Ke lula ke e-na le maikutlo a hore ho sa tsotellehe hore na ke rapela kapa ke bala Qur'an hakae kapa ke etsa liketso life kapa life tsa khumamelo, ke tla be ke ntse ke le ka morao ho seo ke lokelang ho se etsa.

Ntle ho moo, ha ke ikutloa hore ha ke rate Ramadan, sena se eketsa boikutlo ba ka ba ho ba molato. Kaha ke Momosleme ea ratang Allah (swt) le Moprofeta Muhammad (saw), ke ikutloa ke lokela ho rata Ramadan. Ha e le hantle, ke batla ho rata Ramadan le ho rata ho khumamela Allah (swt) le ho latela mehato ea Moprofeta oa Hae (saw). Ke batla ho utloa matseliso le bomoea boo Ramadan bo lokelang ho fana ka bona. Empa ke tingoa maikutlo ana 'ohle ka lebaka la boikutlo bo matla ba ho ba molato bo lulang bo tsamaea le 'na 'me bo thatafatsa bophelo ba ka e le kannete.

Ke lumela hore ntlha ena e ke ke ea arohanngoa le boikutlo bo akaretsang ba ho ba molato bo 'nileng ba tsamaea le 'na bophelong bohle ba ka likarolong tsohle. Ke nka ntho e 'ngoe le e 'ngoe e le tlamo - tlamo e boima, ka hona nke ke ka thabela ho etsa letho. Ke hloka keletso ea lōna mabapi le hore na nka tlosa boikutlo bona bo tebileng ba ho ba molato joang.

KARABO

Ke leboha potso ea hau le botšepahi ba hau mabapi le maikutlo a hau ka Ramadan. Ke nahana hore temohisiso ea hau maikutlong a hau a ka hare e u sebeletsa hantle. Ho bonahala eka Ramadan e u hopotsa taba e tebileng haholo eo u 'nileng ua loana le eona bophelong bohle ba hau: boikutlo bona bo feteletseng ba ho ba molato, boo u bo jereng ka lebaka le itseng.

Ramadan, ka lebaka leha e le lefe, e atisa ho hōlisa boikutlo bona, 'me ka hona, ha u na maikutlo a tšoanang ka khoeli ena Mamosleme a mang a mangata a ka bang le ona. Hoa utloahala ho 'na: Haeba Ramadan e mpefatsa maikutlo a hau a ho ba molato, joale ke hobane'ng ha e lokela ho ba khoeli e khethehileng ho uena? Kahoo, potso ea hau ha e mabapi le Ramadan. Potso ke hore: ke hobane'ng ha u e-na le boikutlo bo feteletseng ba ho ba molato?

Tšehetsa AboutIslam.net

Tsela eo u ileng ua hlalosa boikutlo ba hao ba ho ikutloa u le molato ka eona e nkhopotsa seo Mak'hatholike a mangata a nang le 'ona ka lebaka la lithuto le thuto ea bolumeli tse tsepamisitseng maikutlo haholo tlhahong ea tlhaho, ea boetsalibe ea batho le moroalo oa ho jara Sebe sa Pele. Sena se atisa ho imela kelello ea motho. Ho lula re hopotsoa ka tlhaho ea rōna ea boetsalibe e ka ba moroalo le moroalo meea ea rōna. Haeba e sa utloisisoe hantle le kanepahetseng, le haeba se sa leka-lekanngoa ka ho lumela tšoarelong le mohaung oa Allah (swt).

Ke leboha Allah (swt) ka tlhohonolofatso ea Islam. Islam e lokolotse batho ponong ena e feteletseng le e fosahetseng ea lefats'e e tlammeng botho ka Sebe sa Pele sa Adama le Eva. Boislamo bo ile ba lokisa litaba. Sebe sa Tšimoloho, joalokaha se rutoa Qur'an, se entsoe ke Adama le Eva, eaba se tšoareloa ke Allah (swt). Ka hona, ha ho moroalo oo moloko oa batho o lokelang ho o jara.

Rona batho re etsa sebe hobane rea lebala, empa libe tsa rona li ts'oareloa ka mehla, in sha' Allah, ka mohau oa Allah. Eena, Ea Matla 'Ohle, o rata ho tšoarela, 'me O re hopotsa ho pholletsa le Qur'an le Divine Hadiths hore sohle seo re lokelang ho se etsa ke ho baka, ho kopa tšoarelo ea Hae ka tieo, le ho fetola litsela tsa rōna, 'me joale re tla fua tšoarelo.

Kahoo, potso ke hore, ke hobane'ng ha u e-na le moroalo ona o moholo oa molato, haholo-holo ha u tseba hore Allah (swt) o rata ho tšoarela? Sebe hase ntho e ka sehloohong bolumeling ba rōna joalokaha e le meetlong e meng. Sebe ke ntho eo re e etsang e mpang e re khelosa tseleng, empa Allah (swt) o entse hore ho be bonolo ho rona ho khutlela tseleng.

Bolumeli bona, Boislamo, bo mabapi le ho hlokomela Bonngoe ba Allah (swt) le ho batla mohau le boholo ba Hae. Ha se taba ea sebe, joale ke hobane'ng ha boikutlo bona ba ho ba molato? Sena ke seo u lokelang ho nahana ka sona. U hloka ho nahanisisa ka botebo ka lebaka la hore na ke hobane'ng ha u jara boikutlo bona ba ho ba molato hohle. Ha ua ka ua re fa leseli la 'nete potsong ea hau, empa mohlomong ke seo u hlokanang ho tsepamisa maikutlo ho sona hona joale.

Sebelisa Ramadan ena 'me u leke ho ikutloisisa hamolemo. Sheba morao bophelong ba hao le liphihlelong tsa hao: Ke mang ea u rutileng hore u tšoaneloa ke boikutlo bo joalo ba ho ba molato? Ke eng seo u se entseng se entseng hore u lumele ka phoso hore u mobe hoo u ke keng ua tšoarelola? Tumelo ee e tsoa hokae?

Ke mosebetsi oo u lokelang ho o etsa hona joale. Haeba u nahana hore re ka u thusa ka tsela leha e le efe, ka kōpo u se ke ua tsilatsila ho re ngolla hape.

Ramadan ea hau ke lihora tse kae? Bamameli ba Rōna ba Arabela

Ha Mamoseleme lefatšeng ka bophara a keteka khoeli e halalelang ea Ramadan, linaha tse ngata li tla itima lijo ka lihora tse khutšoane ho feta lilemo tse fetileng, ha Ramadan e oela nakong ea selemo selemong sena.

Selemo le selemo, lilemo tsa Hijri li fihla matsatsi a 11 pejana mabapi le almanaka ea letsatsi ea Gregorian. Phetoho ena ea selemo le selemo e etsa hore khoeli e halalelang ea 9 Hijri ea Ramadan e tsamaee har'a linako tsa selemo potolohong ea lilemo tse 33.

Tšehetsa AboutIslam.net

Ho tšoana le selemong se fetileng, boholo ba Lefatše la Mamosleme, le Karolong e ka Leboea ea Lefatše, le tla keteka Ramadan nakong ea selemo.

Sena se bolela hore lihora tsa ho itima lijo Karolong e Leboea ea Lefatše selemong sena li tla khutsufala ka metsotso e seng mekae ho feta 2020.

Ramadan ea hau ke lihora tse kae? Bamameli ba Rona ba Arabela - Mabapi le Islam

Boemong ba tšebelisano, re ile ra fihla ho bamameli ba rona, ra ba botsa hore na ho itima lijo ha bona ka Ramadan ho lebeletsoe ho nka lihora tse kae selemong sena, ke kamoo ba bang ba bona ba ileng ba arabela kateng, e mong le e mong a e-na le sebaka sa hae:

Suzanne Chalmers o ngotse: "Ho fihlela lihora tse 18 ka matsatsi a malelele.

Khalid A Khattab o ekelitse, "15 - 16 hrs in Detroit, MI, USA."

Kizaar Ahmed o itse o tla itima lijo "lihora tse 14 Chennai, Tamilnadu, India."

Elina Afrin Liza o itse o tla itima lijo "hoo e ka bang lihora tse 14-15 Bangladesh."

Muktar Musa Bichi, oa Kano, Nigeria o itse o tla itima lijo ka lihora tse 14.

Khuki Daud Frank o ile a eketsa, "11-12hrs RSA",

Adriko Musa o itse, "lihora tse 15 Uganda."

Ka kopo arolelana le rona hore na ho itima lijo ha Ramadan ho lihora tse kae

Ramadan ea hau ke lihora tse kae? Bamameli ba Rona ba Arabela - Mabapi le Islam

Ramadan ke khoeli ea bo 9 ho almanaka ea Hijri Islamic. Mamosleme lefatšeng ka bophara a e keteka e le khoeli ea ho itima lijo ho ikhopotsa tšenolo ea pele ea Qur'an ho Moprofeta Muhammad.

Nakong ea ho itima lijo ha Ramadan ho tloha ha mafube a hlaha ho fihlela ha letsatsi le likela, Mamosleme a qoba ho ja lijo, ho noa lino, ho tsuba le ho kopanela likamanong tsa botona le botšehali) poleloana e tšoanang.

Mehato e 8 ea ho itokisa bakeng sa Ramadan

Lokisetsa Pelo, Kelello le Moea oa Hao

A o kile wa ipotsa gore ke ka ntlha yang fa go le thata go tlhoma mogopolo mo thapelong ya gago? Kapa ke hobane'ng ha tumelo ea hau ho pholletsa le selemo e se boemong bo phahameng joaloka nakong ea Ramadan kapa ka Hajj?

Mohlomong ke hobane re atisa ho qhoma ka ho toba ho tloha moqoqong oa fono ho kena Takbir kapa hobane re tsamaea feela le phallo ea Ramadan mme re susumetsoa ke tikoloho e re potolohileng eseng maikutlo a rona a 'nete'.

U ka Lokisetsa 'Mele oa Hao Joang Bakeng sa ho Itima Lijo?

Bongata ba rona hangata re phela bophelo mme tumelo ya rona e itshetlehile ketsahalong e kgolo e tlang, ke hore, “Ke tllilo qala ho bala leqephe la Qur’an ka letsatsi hang ha Ramadan e qala; Ke tla qala ho rapela Qiyam bosiu bo bong le bo bong ha ke khutla Hajj; kapa, ke tla khaotsa ho tsuba ha ngoana oa ka a hlaha.”

'Me ka lebaka la mokhoa ona oa ho nahana hangata re qetella re e-na le anticlimax; ha re qetelle re tlohetse ho tsuba, ha re qetelle re rapela Qiyam ebe re qala ho bala Qur'an empa re khutlela mekhoeng ea rona e tloaelehileng ea khale ka mor'a matsatsi a seng makae kapa libeke tse seng kae.

Lebaka ke hobane 'lipolelo' kapa 'maikutlo' ana a theiloe holim'a tšusumetso e itseng eseng morerong oa sebele o nahannoeng. Hangata ha re itokisetse Ramadan kapa Hajj kapa re na le moralo oa hore tumelo ea rona e lule hoeketseha; re tsamaya feela le phallo mme re lebella hore tsohle di etsahale. Che, ha ho joalo!

Na u ne u ke ke ua rata ho kena khoeling ea Ramadan ka holimo haholo 'me liphello tsa khoeli ee e ntle e be tšusumetso e sa feleng bophelong ba hau ka mor'a moo? See se ka etsoa joang?

Ka tlase ke mehato e 8 ea Lefa la Ramadan.

Mohato oa 1 - Theha Ramadan Count Down

Ho bala ho theosa bakeng sa Ramadan (ebang ho etsoa kelellong kapa ka ho boloka matšoao lapeng kapa ofising) ho tla thusa ho theha lerata le lerata kelellong ea hau le har'a batho ba u potolohileng.

Ha uena le ba bang le ntse le bala ketsahalo e tšoanang, e fetoha karolo ea moqoqo oa kamehla le thabo e atileng.

Mohato oa 2 - Batla tsebo ka Ramadan

Sena se tla u thusa ho etsa bonnete ba hore u tla etsa lintho ka nepo le ka mokhoa o phethahetseng bakeng sa Ramadan, e tla theha hype kaha ho na le likarolo tse ngata tse susumetsang le

liketsahalo ka khoeli tseo u ka li lebellang mme qetellong ke mokotuli oa moputso.

Litsela tse 5 tsa ho Itokiselletsa Ramadan Semoeeng

Ha o ntse o tseba haholoanyane ka Ramadan, o ka etsa kopo ho feta, ka hona o atisa meputso ea hau.

Mohato oa 3 - Etsa moralo oa Ramadan

Ekaba ho bala Qur'an kaofela kapa ho etsa bonnete ba hore o rapela Taraweeh bosiu bo bong le bo bong; etsa lethathamo la lintho tseo u ka ratang ho li finyella khoeling eo le hore na u rera ho finyella lipakane tsena joang.

Ke habohlokoa ho ba le lipakane tsa sebele 'me ho molemo hore bophelo ba hau ha bo hloke ho nka tsela e fapaneng khoeling ena e le hore u ka tsoela pele ho etsa liketso tsena ka mor'a Ramadan.

Ho tseba seo u batlang ho se finyella khoeling ho tla u thusa hore u lule u tsepamisitse maikutlo.

Etsa bonnete ba hore u rera letsatsi la hau bosiu bo bong le bo bong pele u robala ha Ramadan e qala (leka ho tsoela pele ka sena le ka mor'a Ramadan).

Mohato oa 4 - Tseba Bophelo ba Hao

Hlokomela hore na Ramadan e ama eng kapa eng e etsahalang khoeling kapa nakoana kamora moo. O na le litlhahlobo nakong ea Ramadan? Kapa na ho na le lenyalo le leholo la lelapa ka mor'a Ramadan ka nako e khutšoanyane? Ho fallela ntlong? Haeba ho joalo, rera liketsahalo tsena ho tloha joale.

Ithute hona joale e le hore u itokisetse litlhahlobo pele khoeli e qala. E tletse 'me u itokisetse ho tsamaea pele ho Ramadan kapa rera hore u tla e etsa ka mor'a moo e le hore e se ke ea nka nako ho tloha borapeling ba hau.

Mohato oa 5 - Lokisetsa moeeng

Kaofela rea tseba hore Ramadan e bua ka ho itima lijo, ho rapela, ho bala Qur'an le ho fana ka liphallelo. Qala borapeli bona esale pele; u se ke ua lebella ho tobetsa ho eona hang ha letsatsi la pele la Ramadan le qala.

Qala ho etsa lithapelo tse eketsehileng ho tloha joale, qala ho pheta-pheta le ho bala Qur'an khafetsa, itloaetse ho fana ka seatla se bulehileng, 'me u latele Sunnah ea Moprofeta Muhammad (khotso le mahlohonolo a Allāh e be holim'a hae) le ho itima lijo nakong ea Sha`ban.

Mohato oa 6 - Lokisa kelello ea Hao

Ho itima lijo ke ho qoba ho feta feela seo re se jang melomong ea rōna. Qala ho sebetsa ka mamello ea hau; fadimeha haholo

meqoqong ya hao: etsa bonnete ba hore ha o etse lerata, ha o etselle kapa o bua ka dintho tse se nang thuso.

Mohato oa 7 - E-re 'Tlhaloso e Ntle' ho Mekhoa e Mebe

Tseba hore na u na le mekhoe efe e mebe 'me u e khaotse ho tloha joale, u se ke ua ema ho fihlela Ramadan e qala. Haeba u robala ka morao ho nako, qala ho robala pele ho nako, haeba u Facebook junky qala ho itšeha, ho ja kofi, e liehe, joalo-joalo.

Ho ka utloahala ho le bonolo ho feta ho etsa, empa hang ha u se u itlamme, u hloekisitse merero ea hau - etsa d`ua e tiileng bakeng sa tataiso, Inshaallah, mekhoe ena e mebe e tla ba bonolo ho feta kamoo u neng u lebeletse kateng.

Mohato oa 8 - Rera bophelo ba hau ho potoloha khumamelo ea hau

Mohlala; sebakeng sa ho sebetsa ka thapelo kapa ho theha kopano, joalo-joalo, ka linako tsa thapelo, rera hore u be le khefu ka nako ea thapelo.

U se ke ua nka fono ea hau ho ea sebakeng seo u rapelang ho sona 'me ua lebala lefats'e ha u ntse u eme pakeng tsa matsoho a ea matla ohle Allah (ea tlotlisoa le ho phahamisoa).

Ramadan Q. & A.

Abeer Eltahan

Motho a le mong ho ba bane lefatšeng ke Momosleme; kahoo, mona ke tlhahisoleseding e mabapi le "Ramadan" khoeli ka potso le karabo foromo.

Ramadan ke eng?

Ramadan ke e 'ngoe ea likhoeli tse halalelang ka ho fetisisa almanakeng ea Mamosleme. Ke khoeli ea borobong ea almanaka ea selemo sa Maislamo-Lunar. Mamosleme a itima lijo (ho ila ho ja, ho noa le ho ba le likamano tsa botona le botšehali nakong ea mots'ehare; ho tloha ka meso ho fihlela ka shoalane) e le tlammo ea bolumeli.

Ramadan ke neng?

Khalendara ea Maislamo ke almanaka ea khoeli e holimo, e khuts'oane ho feta almanaka ea letsatsi la evangeli ka matsatsi a leshome le motso o mong. Kahoo; Ramadan e potoloha selemo sa letsatsi ka matsatsi a leshome le motso o mong ka selemo.

Joang ho itima lijo ka Ramadan joalo ka Mamosleme?

Mamosleme a tlamehile ho itima lijo letsatsi le leng le le leng ho tloha ha mafube a hlaha ho fihlela ha letsatsi le likela (kapa ho tloha mafube ho fihlela ka shoalane). Ho itima lijo ke ketso e tlamang ea khumamelo e leng ho itima lijo, lino le thobalano le molekane oa hau mots'ehare, empa ke tekanyo e fokolang ea ho itima lijo. Ha e le hantle, Moromuoa (PBUH) le barutehi ba Mamosleme ba latelang mehato ea hae ba hlalositse hore ho itima lijo ha se khumamelo ea nako ea mots'eare feela empa

boitlamo bohle ba ho khahlisa Morena ka seo a se ratang. Ho itima lijo ke ho thibela motho ho kopanela boitšoaronng leha e le bofe bo sa khahliseng Molimo. Feela ke "Boot camp for Good Behaviour" ho khahlisa Allah bosiu le motšehare ka matsatsi a mashome a mararo.

Abu Hurairah (RAA) o ile a tlaleha: Moprofeta (SAW) o itse: Haeba motho a sa qobe mashano le boitšoaro ba bohata, Allah ha a hloke ho itima lijo tsa hae le seno sa hae. (Sunnah.com)

Ke mang ea lokelang ho itima Ramadan?

Momosleme e mong le e mong, e moholo, ea hlaphohetsoeng kelellong le ea nang le bokhoni o tlamehile ho itima lijo.

Ke mang ea ke keng a etsa ho itima lijo ka Ramadan?

* Bao e seng Mamosleme

* Momosleme e mong le e mong ea nang le mabaka a utloahalang, mohlala bana , batho ba hlanyang, basali ba matsatsing kapa ka mor'a ho pepa, nakong ea bokhachane kapa lactation; haeba a tšaba kotsi ho eena kapa lesea la hae, nakong ea leeto, nakong ea ho kula, le batho ba hōlileng ba sa khoneng ho boloka ho itima lijo.

Mamosleme ao kaofela a lokolotsoe ho itima lijo. Empa ba itima lijo bakeng sa ho tsamaea, bakeng sa boloetse ba nakoana, kapa basali nakong ea ho ilela khoeli kapa ka mor'a ho pepa, boimana kapa ho anyesa, ba tlameha ho tlatša matsatsi a ho itima lijo ka mor'a liphaposi, neng kapa neng ha boikemelo bo fokotsehile. Haeba ho sa lebelloa hore lebaka la bona le ka fokotsoa, joaloka

tabeng ea ho kula ho bolaeang kapa batho ba tsofetseng, ba lokela ho etsa matseliso ka ho fepa mofutsana ka letsatsi le leng le le leng leo ba sa itimeng lijo ka lona.

Ho itima lijo ha Ramadan ho laetsoe neng?

Ho itima lijo ho laetsoe ka selemo sa bobeli sa Hagra (selemo sa bobeli kamora ho falla ha Moromuoa Madina) ka ho senoloa ha temana ena, Oho lona ba lumetseng ho laetsoe ho itima lijo joalo ka ha ho ne ho laetsoe ba pele ho lona hore le ka fetoha. e lokileng” (quran.com/2/183). The Messenger PBUH o ile a itima lijo lilemo tse robong tse latellanang (likhoeli tsa Ramadan) pele ho lefu la hae.

Sepheo sa ho itima lijo ka kakaretso le Ramadan ka ho khetheha ke sefe?

Ho itima lijo ke tlhophiso kahoo, Mamosleme a mamela 'me a re, . . . 'Me a re, 'Rea utloa 'me rea mamela. [Re kopa] tsoarelo ea Hao, Mong`a rona, 'me ke ho Uena moo ho fellang teng.” (quran.com/2/285).

Ho itima lijo ka kakaretso le ho itima lijo ha Ramadan ka ho khetheha ke ho fumana Taqwa e leng "Phaello ea bohlokoa ka ho fetisisa". Allah o re ho Quran, "... e le hore u ka loka” (Quran.com/2/183). Taqwa ke ho fumana borapeli le ho loka, e leng sepheo sa ho itima lijo le liketso tsohle tsa khumamelo, kaha ke lipelo tsa rona hore Allah ha a shebe bokantle ba rona. Boikokobetso, kutlo le ho tiea ha rona tseleng ea ho loka ke mokhoa oa ho hloekisa meea ea rona sebeng se seng le se seng le ho se mameleng.

Ho itima lijo ha Ramadan ho etsa hore motho a ananele litlhohonolofatso tseo motho a nang le tsona kaha a qoba feela

lithibelo empa hape le linthong tse ling tse lumelletsoeng tse kang lijo, lino le likamano tsa Halal le molekane.

Ho itima lijo ho ruta mamello le mamello. Motho o tiisetsa boinehelong ba hae ho Mong`a hae kaha ha ho e mong haese Eena ke Mohlokomeli oa botšepahi ba motho le Ea khonang ho putsa ketso ena ea khumamelo.

Ho itima lijo ke mokhoa o sa atleheng oa boitšoaro. Motho ka sebele o latsoa matla a hae ho loantšeng le ho laola litakatso, meleko le litšeho tsa Satane.

Ho itima lijo ha Ramadan ke mokhoa oa ho ba khopotso ea Allah ka lekunutu le phatlalatsa ka linako tsohle.

Ho itima lijo ho thusa Mamosleme ho utloa bohloko ba mafutsana 'me ka mor'a moo a be le pelo ea hae ho ba mohau, kutloelo-bohloko le ho fana (mosa le ho fana).

Na ke matsatsi a Ramadan feela a khethehileng kapa masiu a Ramadan hape?

Bosiu ba Ramadan bo khethehile joaloka matsatsi a teng, kaha Mamosleme a khothaletsoa ho ikitlaetsa ka matla ho khahlisa Morena oa 'ona ka mefuta eohle le mefuta eohle ea borapeli le ka lithapelo haholo-holo. Meputso bakeng sa liketso tsohle tsa khumamelo le liketso tse ntle lia ngatafala. Muhammad PBUH o ile a beha mohlala ka ho etsa lithapelo tse eketsehileng le ho ikitlaelletsa ho feta matsatsing le masiu a leshome a fetileng ka tšepo ea ho fumana meputso ea "The Night of The Decree" eo ka eona ho qalisoang ho senoloa ha Quran.

Ke hobane'ng ha Ramadan e khethehile hakaale?

Seo se seholo! Ramadan e khethehileng haholo ka Islam le bakeng sa Mamosleme bakeng sa libaka tse ngataTs'enolo ea Quran e qalile ka bo bong ba masiu a matsatsi a leshome a ho qetela a Ramadan. E ne e le ka selemo sa 610 A.D.

"Bosiu ba The Decree" kapa "Bosiu ba Morosi" e leng bosiu bo hlohonolofetseng boo Molimo a lokollang Mamosleme ho kena mollong oa lihele, o fana ka tlhohonolofatso le ho fetola melao haeba A Ratile.

Ho itima lijo ha Ramadan ke e 'ngoe ea litšiea tse hlano tsa Islam.

Meputso eohle ea liketso tse ntle lia ngatafala, hammoho le libe tsa liketso tsohle tse mpe.

Bakeng sa ho itima lijo Ramadan ka botšepahi, ka lebaka la tumelo le ka tšepo ea moputso, Momosleme o tla tšoareloa libe tsohle tsa hae tse fetileng, hafeela libe tse kholo li sa etsoa.

Ho na le Hadithes tse 'maloa tse fanang ka litaba tse monate ho Mamosleme tsa tšoarelo, tokollo mollong oa Lihele le meputso e meholo ho ba etsang hantle le ba tšepahalang.

Abu Hurairah (E se eka Allah a mo khahlise) o tlaleha:

Moprofeta (ﷺ) o itse: “Ea bolokang ho itima lijo ka khoeli ea Ramadan ka tumelo, empa a ntse a batla moputso oa eona ho Allah, o tla tšoareloa libe tsa hae tse fetileng. (Sunnah.com)

Ho phethela,

Ho itima lijo ha Ramadan ke tlamo ho motho e mong le e mong e moholo, ea hlaphohetsoeng kelellong le ea nang le bokhoni. Ke e 'ngoe ea litšiea tse hlano tsa Islam. Ke ho itima lijo, lino le ho kopanela liphate le molekane oa hao motšehare. Ho itima lijo ha se khumamelo ea letsatsi joalo ka ha a ratile Muhammad (PBUH), ke ho boloka Molimo ka tieo mots'eare le bosiu; ho ila diketso le dibe tsohle tse mpe motsheare le bosiu mmoho le ho itima dijo motsheare. Esita le bao e seng Mamosleme ba leka "Phephetso ea ho Itima Lijo" bakeng sa melemo ea bophelo bo botle e fumanoeng morao tjena.

Joale, ho thoe'ng ka uena? O ka thabela ho e leka?

TŠIEA EA BONE EA BOISALAM: HO PELLA RAMADHANE

Ho itima lijo ha se feela Mamosleme. E 'nile ea sebelisoa ka makholo a lilemo mabapi le mekete ea bolumeli ke Bakreste, Bajuda, Boconfucius, Mahindu, Batao, le Majaine. Molimo o bua ka taba ena ho Quran:

"Oho lona ba lumelang, ho itima lijo ho laetsoe ho uena joalo ka ha ho ne ho laetsoe ba pele ho lona, e le hore le tle le be le letsoalo la Molimo." (Koran 2:183)

Mekhatlo e meng ea Matsoalloa a Amerika e ne e itima lijo ho qoba tlokotsi kapa ho sebeletsa e le pako bakeng sa sebe. Matsoalloa a Amerika Leboea a ne a itima lijo ho qoba likoluo tse sokelang. Matsoalloa a Amerika a Mexico le Mainca a Peru a ne a itima lijo ka ho ikoahlaea e le hore a khahlise melimo ea 'ona. Lichaba tse fetileng tsa Lefatše la Khale, tse kang

Baassyria le Bababylona, li ne li nka ho itima lijo e le mokhoa oa ho baka. Bajude ba boloka ho itima lijo e le mokhoa oa pako le tlhoekiso selemo le selemo ka Letsatsi la Lipheko kapa ka Yom Kippur. Ka letsatsi lena ha ho lijo kapa lino tse lumelletsoeng.

Bakreste ba pele ba ne ba amahanya ho itima lijo le pako le tlhoekiso. Lilemong tse makholo a mabeli a pele a ho ba teng ha eona, kereke ea Bokreste e ile ea theha ho itima lijo e le tokisetso ea boithatelo ea ho amohela lisakramente tsa Selallo se Halalelang le kolobetso le bakeng sa ho hlomamisoa ha baprista. Hamorao, ho itima lijo hona ho ile ha etsoa tlamo, kaha matsatsi a mang hamorao a ile a eketsoa. Lekholong la bo6 la lilemo, ho itima lijo ha Lenten ho ile ha atolosoa ho fihlela matsatsi a 40, 'me ho e' ngoe le e 'ngoe ea tsona ho ne ho lumelloa lijo tse le 'ngoe feela. Ka mor'a Phetohelo e Khōlō ea Bolumeli, ho itima lijo ho ile ha bolokoa ke likereke tse ngata tsa Prostanta 'me ho ne ho etsoa boikhethelo maemong a mang. Leha ho le joalo, Maprostanta a thata, a ne a sa nyatse mekete ea kereke feela, empa le ho itima lijo ha eona ho tloaelehileng.

Kerekeng ea Roma e K'hatholike, ho itima lijo ho ka 'na ha akarelletsa ho itima lijo ka mokhoa o itseng le ho noa kapa ho itima ho se je ho hang. Matsatsi a ho itima lijo a Roma e K'hatholike ke Laboraro la Molara le Labohlano le Molemo. United States, ho itima lijo ho hlokomeloa haholo-holo ke Maepiscopal le Malutere har'a Maprostanta, ke Maorthodox le Bajode ba Conservative, le ke Mak'hatholike a Roma.

Ho itima lijo ho ile ha nka sebōpeho se seng linaheng tsa Bophirimela: ho itima lijo, mofuta oa ho itima lijo, oo mehleng ea kajeno o fetohileng sebetsa sa lipolotiki ka mor'a ho tuma ke Mohandas Gandhi, moeta-pele oa ntoa ea ho loanela tokoloho ea India, ea ileng a itima lijo ho qobella balateli ba hae hore ba mamele. taelo ea hae ea ho se be mabifi.

Islam ke eona feela bolumeli bo bolokileng litekanyo tsa ka ntle le tsa moea tsa ho itima lijo ho theosa le makholo a lilemo. Maikemišetšo a boithati le dikganyogo tša boithati di aroganya motho le Mmopi wa gagwe. Maikutlo a sa laoleheng ka ho fetisisa a batho ke boikhohomoso, boithati, bonyollo, takatso e feteletseng, mohono le khalefo. Maikutlo ana ka sebōpeho sa 'ona ha ho bonolo ho a laola, kahoo motho o tlameha ho ikitlaelletsisa ho a khalemela. Mamosleme a itima lijo ho hloekisa meea ea bona, e beha molamu ho maikutlo a sa laoleheng, a sehlōhō ka ho fetesisa a batho. Batho ba feteletse linthong tse peli mabapi le tsona. Ba bang ba tlohella maikutlo ana hore a laole bophelo ba bona bo lebisang bohloeng har'a batho ba khale, le lerato le feteletseng la lintho tse bonahalang tsa litloaelo tsa bareki mehleng ea kajeno. Ba bang ba ile ba leka ho itokolla ka ho feletseng litšoanelehong tsena tsa batho, e leng se ileng sa fella ka tumelo ea baitlami.

Pilara ea bone ea Boislamo, e leng Ho itima lijo ha Ramadan, e etsahala hang ka selemo khoeling ea bo-9, khoeling ea Ramadan, khoeli ea borobong ea almanaka ea Maislamo eo ka eona:

"... Quran e ile ea theoha e le tataiso bakeng sa batho." (Koran 2:185)

Molimo ka mohau oa hae o sa feleng o lokolotse ba kulang, baeti, le ba bang ba sa khoneng ho tsoa ho Ramadan ho itima lijo.

Ho itima lijo ho thusa Mamosleme ho hlaolela boitšoaro, ho fumana kutloisiso e molemo ea limpho tsa Molimo le kutloelo-bohloko e khōloanyane ho ba hlokang. Ho itima lijo ho Islam ho kenyelletsa ho itima menate eohle ea 'mele pakeng tsa mafube le ha letsatsi le likela. Hase feela lijo tse hanetsoeng, empa hape le liketso leha e le life tsa thobalano. Lintho tsohle tse nkoang li thibetsoe le ho feta khoeling ena, ka lebaka la khalalelo ea eona. Motsotso o mong le o mong nakong ea ho itima lijo, motho o hatella litakatso le litakatso tsa hae ka ho mamela Molimo ka lerato. Keletso ena ea boikarabelo le moea oa ho se fele pelo li thusa ho matlafatsa tumelo ea rōna. Ho itima lijo ho thusa motho hore a be le boitšoaro. Motho ea ithibang linthong tse lumelletsoeng tse kang lijo le lino a ka 'na a ikutloa a lebetse libe tsa hae. Boikutlo bo matla ba bomoea bo thusa ho tlohela mekhoha ea ho bua leshano, ho sheba ka takatso e matla ho batho ba bong bo fapaneng, ho seba le ho senya nako. Ho lula u lapile le ho nyoreloa karolo ea letsatsi feela ho etsa hore motho a utloe bohloko ba batho ba limilione tse 800 ba lapang kapa ba malapeng a leshome United States, ka mohlala, ba phelang ka tlala kapa ba kotsing ea tlala. Ha e le hantle, ke hobane'ng ha motho a ka tsotella tlala haeba ho se mohla motho a kileng a utloa bohloko ba eona? Motho a ka bona hore na ke hobaneng ha Ramadan e boetse e le khoeli ea ho fana le ho fana.

Ha shoalane e tšoara, ho ja lijo tse bobebe tse tsebahalang e le iftaar. Malapa le metsoalle ba ja lijo tsa mantsiboea tse khethehileng hammoho, hangata ho akarelletsa lijo tse khethehileng le lipompong tse fanoang feela nakong ena ea selemo. Ba bangata ba ea kerekeng ea Mamosleme bakeng sa thapelo ea mantsiboea, e lateloe ke lithapelo tse khethehileng tse phetoang ka Ramadan feela. Ba bang ba tla bala kaofela

Qur'an e le ketso e khethehileng ea borapeli, le ho pheta-pheta ha batho Quran ho ka utlhoa bosiu bohle. Malapa a tsoha pele mafube a hlaha e le hore a je lijo tsa 'ona tsa pele tsa letsatsi, e leng se a thusang ho fihlela letsatsi le likela. Ho elella qetellong ea Ramadan Mamosleme a ikhopotsa "Bosiu ba Matla" ha Quran e senoloa. Khoeli ea Ramadan e fela ka o mong oa mekete e 'meli e meholo ea Maislamo, Mokete oa ho Itima Lijo, o bitsoang Eid al-Fitr. Ka letsatsi lena, Mamosleme a keteka ka thabo ho phethoa ha Ramadan 'me ka tloaelo a abela bana limpho. Mamosleme a boetse a tlamehile ho thusa mafutsana ho kenella moeeng oa ho phomola le ho ithabisa ka ho aba zakat-ul-fitr, ketso e khethehileng le e tlamang ea liphallelo ka mokhoa oa lijo tsa mantlha, e le hore bohle ba ka natefeloa ke thabo e akaretsang ea letsatsi leo. .